

ELBA v5

Opšte korisničko uputstvo


Sadržaj

Sadržaj.....	2
1 Pokretanje aplikacije	4
1.1 Dodatna autentikacija	4
1.2 Odaberite vlasnika.....	5
2 Početna stranica.....	6
2.1 Sekcija Poruke.....	6
2.2 Sekcija Posljednje transakcije.....	7
3 Postavke.....	8
3.1 Profil.....	8
3.2 Odaberite vlasnika.....	10
3.3 Zaključajte.....	10
4 Računi.....	12
5 Nalozi	14
5.1 Statusni izbornik.....	14
Vrste statusa	15
5.2 Prikaz liste naloga.....	15
Inicijalno su prikazani svi tipovi nalog u statusu <i>Otvoreni</i> , kreirani u zadnjih mjesec dana.....	15
○ Pošiljalac / Primalac,.....	16
5.2.1 Prikaz detalja naloga.....	16
Prikazivanje / sakrivanje dodatnih informacija.....	17
5.3 Pretraga naloga.....	19
5.3.1 Prikaz naloga bez datumskog filtriranja.....	19
5.4 Filtriranje naloga	20
5.5 Sortiranje podataka.....	20
5.6 Akcije za grupni i individualni rad na nalozima.....	21
5.6.1 Označavanje naloga u listi naloga.....	21
5.6.2 Potpisivanje naloga	22
5.6.3 Kopiranje naloga	23
5.6.4 Poništavanje naloga	23
5.6.5 Grupisanje naloga	24
5.6.6 Razgrupisanje naloga.....	25
5.7 Kreiranje naloga	26
5.7.1 Kreiranje novog praznog naloga.....	26
5.7.2 Kreiranje iz paketa uzoraka.....	26
6 Kreiranje naloga uvozom	28
6.1 Popunjavanje naloga	28



6.1.1	Prvi korak popunjavanja naloga – odabir računa i uzorka	28
○	Odabir uzorka naloga	28
○	Odabir računa transakcije	28
6.1.2	Drugi korak – popunjavanje naloga	28
6.1.3	Treći korak popunjavanja naloga - Napredne postavke.....	32
6.1.4	Četvrti korak popunjavanja naloga.....	32
○	Završavanje naloga.....	32
○	Potpisivanje naloga	33
○	Spremite nalog.....	33
○	Spremite nalog kao uzorak	33
7	Import–Export.....	34
7.1	Nalozi.....	34
7.1.1	Uvoz naloga	34
7.1.2	Eksport naloga	36
-	Verzija 3	37
7.2	Izvodi	42
7.2.1	Formati datoteka.....	43
7.3	Transakcije	44
7.3.1	Formati datoteka.....	45
7.4	Kursna lista i kalkulator konverzije.....	46
7.4.1	Formati datoteka.....	46
•	Verzija 1.....	46
8	Pregled.....	47
8.1	Izvodi	47
8.2	Transakcije.....	48
8.3	Zakazani nalozi	49
9	Click Pay usluga.....	50
10	Top Up usluga	52
11	Apliciraj	55
12	Komunikacija.....	56
12.1	Novosti	56
12.2	Vaš bankar	57
12.3	Kontaktirajte nas	57
13	Dodatno	58
13.1	Kursna lista i kalkulator konverzija.....	58
13.2	Mobile Banking	59
13.3	Uzorci	60

1 Pokretanje aplikacije




Slika 1 - Prijava korisnika

Prilikom pokretanja aplikacije otvara se prozor, prikazan na slici iznad, sa kojeg su omogućene sljedeće funkcionalnosti:

- **Prijava** – odnosno autentikacija na sistem. Unosi se korisničko ime i lozinka.
- **Odabir jezika** – opcija koja omogućava promjenu jezika aplikacije.
- **Zapamti me** – služi da aplikacija zapamti korisničko ime, kako bi buduća prijava na aplikaciju bila olakšana.

1.1 Dodatna autentikacija


Nakon uspješnog unosa korisničkog imena i lozinke, samo u slučajevima u kojima korisnik ima dodatnu autentikaciju, potrebno je unijeti dodatni **kod (token)**. Za izgled ekrana dodatne autentikaciju pogledati sliku ispod. Slika i poruka na ekranu zavise od tipa dodatne autentikacije.



Slika 2 - Prozor za dodatnu autentikaciju

1.2 Odaberi vlasnika


Nakon uspješne prijave na aplikaciju, samo u slučajevima u kojima korisnik aplikacije ima pravo za rad sa više računa različitih pravnih lica, dodatno je potrebno odabrati vlasnika računa. Nakon odabira vlasnika računa završen je kompletan proces prijave korisnika.



Slika 3 - Odabir vlasnika

2 Početna stranica

Početna stranica aplikacije je dizajnirana tako da na jednom mjestu imate pregled najnovijih informacija.




Slika 4 - Početna stranica

Na jednom mjestu imate pregled:

- pregled zadnjih pet poruka koje ste primili bilo od banke, izdavatelja e-računa, odgovor na eventualnu prijavu problema, te zahtjeve za uslugama banke.
- posljednjih pet transakcija.

2.1 Sekcija Poruke



Sekcija **Poruke** nudi pregled zadnjih pet primljenih poruka. Poruke sadrži novosti koje ste primili od banke, odgovor tehničke podrške na pitanja koja ste poslali kroz modul 'Kontaktirajte nas'.

Slika 5 - Posljednje poruke

Sa lijeve strane sekcije, pored pozdravne poruke imate informaciju o datumu i vremenu posljednje prijave na sistem te informaciju o IP adresi sa koje je zadnja prijava izvršena.



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

U gornjem dijelu sekcije imate broj ukupno primljenih poruka po kategorijama, koje niste pročitali:



Prikaz poruke se sastoji od naslova poruke te datuma i vremena njenog prijema. Klikom na naslov poruke otvarate sadržaj poruke. Klikom na donji lijevi link **Ostale poruke** otvarate početnu stranicu modula *Poruke* sa listom svih dostupnih poruka.

2.2 Sekcija Posljednje transakcije


Sekcija nudi pregled zadnjih pet transakcija po svim vašim računima.

Posljednje transakcije			
UPDATE 15:39:59 08.09.2021	OBRAČUN PLATE 450333021000042058977 Topli obrok FBiH 06/2017		177,87 ⠼
ISPLATE 15:20:03 22.06.2015	Kartice CARD4192111100492870 Terminal: SBBH ATM H1471011 - Mjesto: SARAJEVO		100,00 ⠼

Slika 6 - Posljednje transakcije

- Vrsta transakcije:
 - Isplata – isplata sa jednog od računa,
 - Uplata – uplata na jedan od računa,
- Datum i vrijeme kada je transakcija izvršena,
- Naziv pošiljaoca ,
- Alijas računa,
- Opis transakcije,
- Iznos transakcije.

3 Postavke



Slika 7 – Meni postavke

Izbornik Postavke nudi sljedeće funkcionalnosti:

- **Profil** – prikaz i ažuriranje korisničkih postavki.
- **Odaberite vlasnika** – promjena vlasnika računa.
- **Zaključajte** – privremeno zaključavanje aplikacije.
- **Odjavite se** - odjavs sa aplikacije.

3.1 Profil

Unutar korisničkog profila moguće je:

- Pregledati lične informacije.
- Pregled liste računa i uvid u prava nad računima.
- Izmjena lozinke.

A screenshot of the user profile management interface. The title is "Korisnički profil". Below it, a breadcrumb trail shows "Početna / Korisnički profil". The main area has three sections: "Lični podaci" (Personal data) which lists details like name, address, and phone number; "Lista računa" (List of accounts); and "Lozinka" (Password).

Slika 8 - Korisnički profil

Korisnički profil				
Početna / Korisnički profil				
Lični podaci				
Lista računa				
Broj ugovora	Alias	Tip	Status	
1000009	Avista štednja USD	Avista štednja ostale valute	AKTIVAN	
1000160	Test racun 2	Žiro račun ostala valuta	AKTIVAN	
42058	Transaction account long name for testing purpose of displaying account alias in two rows	Tekući račun	AKTIVAN	
29160	PREKORAČENJE PO TEKUĆIM RAČUNIMA STANOVNIŠTVA	PREKORAČENJE PO TEKUĆIM RAČUNIMA STANOVNIŠTVA	AKTIVAN	
613097	NENAMJENSKI KREDIT BEZ ZIRANATA FL	NENAMJENSKI KREDIT BEZ ZIRANATA FL	AKTIVAN	
678218	FL-DK ZA REFINANSIRANJE DUGA KOD DRUGIH BANAKA	FL-DK ZA REFINANSIRANJE DUGA KOD DRUGIH BANAKA	AKTIVAN	

Prikazano 1 do 6 od 6 rezultata.

<< 1 >>

Slika 9 - Lista računa



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

Korisnički profil
Početna / Korisnički profil

Lični podaci

Lista računa

Lozinka

Stara lozinka (*)


Nova lozinka (*)

Ponovite lozinku (*)

Poništitte Promjenite

Slika 10 - Lozinka

3.2 Odaberite vlasnika




Slika 11 - Odabir vlasnika

Opcija *Odaberite vlasnika* se nalazi u okviru izbornika *Postavke* i dostupna je samo ukoliko korisnik ima licencu za rad sa više računa različitih pravnih lica. Za više detalja pogledati sliku iznad.

3.3 Zaključajte

Opcija *Zaključajte* omogućava privremeno zaključavanje aplikacije, najčešće zbog potrebe za kratkotrajnim udaljavanjem od računara, pri čemu je olakšan povratak u aplikaciju (bez korištenja dodatne autentifikacijske provjere).

Ponovno aktiviranje aplikacije zahtijeva unos lozinke korisnika koji je zaključao aplikaciju, kao što je prikazano na slici ispod.



Slika 12 - Zaključavanje aplikacije

4 Računi

Računi

Prijavljeni ste kao Edin6 (OD ABS AGENT SOVIĆ SAMIR)

SVI RAČUNI TRANSAKCIJSKI KREDITNI ŠTEDNI

Avista štednja USD

Test racun 2

Transaction account long name for testing purpose of displaying account alias in two rows

PREKORAČENJE PO TEKUĆIM RAČUNIMA STANOVNIŠTVA

NENAMJENSKI KREDIT BEZ ZIRANATA FL

Razvojna verzija

Powered by PING © 1997. - 2022.

Slika 13 - Pregled liste računa

Ovaj modul je namijenjen pregledu liste računa nad kojima je omogućeno pravo rada kroz ELBA sistem. U okviru liste računa prikazani su i pojedini detalji računa. U slučaju da se radi o više valutnom računu korisnik može odabrati željenu valutu iz padajućeg izbornika sa desne strane. Pored liste računa, korisnik može otvoriti ekran sa detaljima željenog računa. Pogledati sliku ispod.

Detalji računa

Prijavljeni ste kao Edin6 (OD ABS AGENT SOVIĆ SAMIR)

Status: AKTIVAN

Vlasnik: OD ABS AGENT SOVIĆ SAMIR

Broj ugovora: 42058

Datum otvaranja računa: 27.08.2008

Odobreno prekoračenje: 4000,00

Rasploživi iznos: 233.900,00

IBAN: BA391990500055313084

Trenutno prekoračeni iznos: 3.910,92

Transakcijski račun: 1990490045033364

Rezervisana sredstva: 6.269,00

Domaća plaćanje Inostrano plaćanje Transfer Instrukcije za uplatu Izvodi Transakcije Rezervacije Dospjeća

PRIMARNA / URUCENA KARTICA-AKTIVIRANA
MASTERCARD STANDARD REVOLVING

PRIMARNA / URUCENA KARTICA-AKTIVIRANA
PREPAID POKLON KARTICA

PRIMARNA / URUCENA KARTICA-AKTIVIRANA
VISA CLASSIC CARD INSTALLMENT MASS

PRIMARNA / OTKAZANA / CANCEL KARTICA
VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA

PRIMARNA / URUCENA KARTICA-AKTIVIRANA
PREPAID KARTICA-DOPUNJAVA

PRIMARNA / URUCENA KARTICA-AKTIVIRANA
MASTERCARD DEBIT CONTACTLESS

Vlasnik: DARIO KUREŠ

Datum isteka:

Vlasnik: DARIO KUREŠ

Datum isteka:

Vlasnik: DARIO KUREŠ

Datum isteka:

Razvojna verzija

Powered by PING © 1997. - 2022.

Slika 14 - Detalji računa


Ekran je namijenjen pregledu svih detalja računa. Osim za pregled, ovaj ekran služi kao polazna tačka za izvršenje operacija koje su vezane za odabrani račun.

Ekran je vizuelno podijeljen na dva dijela, glavni dio i dio vezan za kartice računa (kod računa koji uz sebe imaju



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

vezane kartice). Glavni dio obuhvata osnovne informacije o odabranom računu kao što su: detalji računa, detalji valute. Također, u donjem dijelu se nalaze operacijska dugmad, koja služe kao prečica prema operacijama koje su dozvoljene uz taj račun, kao što su: domaće ili ino plaćanje, transferi, pregled transakcija ili izvoda, pregled dospijeća, uplata rate kredita i sl.



Slika 15- Promjena aliasa

Vrijedno je napomenuti da je računu moguće dodijeliti neki alias, kako bi račun u sistemu dobio naziv koji najviše odgovara korisniku

5 Nalozi

Modul **Nalozi**, pored standardne operacije kreiranja naloga za plaćanja, omogućava i kompletan uvid u postojeće naloge u različitim statusima. Nad nalozima je moguće vršiti različite operacije pomoću odgovarajućih akcija za rad sa nalozima u određenom statusu. Tako je npr. moguće pregledati detalje svakog naloga, poništiti, kopirati i izvesti / odštampati nalog te grupisati naloge.

The screenshot shows the 'Nalozi' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Početna / Nalozi'. Below it is a horizontal menu bar with tabs: OTVORENI (highlighted in blue), NEPOTPISANI, POTPISANI, U OBRADI, ODOBRENI, ODBIJENI, and PONIŠTENI. A search bar labeled 'Pretraga naloga' is followed by a 'Pretraga po' dropdown with icons for date, number, and name. Filter options include 'Tip naloga' (Svi), 'Broj naloga' (empty input), 'Iznos' (empty input), 'Opis' (empty input), and 'Datum' (range from 01.02.2022 to 01.04.2022). Below the filters are buttons for 'Poništite' and 'Tražite'. A 'Novi nalog' button is located at the top left of the main content area. The main content area displays a list of bills under the heading 'Posljednja izmjena' with a timestamp of '10.02.2022'. The first bill listed is 'Domaći 1726920' with reference '1000160 - Test racun 2' and description 'aaaaaaaaaaaaaaa'. It has a status of 'Ena otvoreni test' and a value of '1.00 BAM'. At the bottom right of the content area, it says 'Razvojna verzija' and 'Powered by PING © 1997. - 202'. On the right side of the interface, there are icons for actions: Završite, Kopirajte, Poništite, Gruppite, Razgrupsite, and Uvezite.

Slika 16 - Modul Nalozi

Modul nudi:

- prikaz liste naloga sa osnovnim detaljima prema statusu u kome se nalaze,
- pretragu postojećih naloga po jednom ili više kriterija,
- prikaz pojedinačnih naloga,
- filtriranje i sortiranje naloga,
- akcije za grupni i individualni rad nad nalozima,
- kreiranje novih naloga.

5.1 Statusni izbornik

Statusni izbornik je komponenta aplikacije koja se koristi prilikom rada sa kreiranim nalozima, bilo da su u pitanju plaćanja ili transferi. Kao što je prikazano na Slika 17 - Statusni izbornik, statusni izbornik se sastoji od elemenata - **statusa**. Svaki element ovog izbornika predstavlja **skup naloga u određenom statusu**.


The screenshot shows the 'Statusni izbornik' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Početna / Nalozi'. Below it is a horizontal menu bar with tabs: OTVORENI (highlighted in blue), NEPOTPISANI, POTPISANI, U OBRADI, ODOBRENI, ODBIJENI, and PONIŠTENI.

Slika 17 - Statusni izbornik

Statusi predstavljaju put naloga od njegovog kreiranja do njegovog izvršenja.



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.



Slika 18 - Put naloga kroz ELBA aplikaciju

Vrste statusa

- **Otvoreni nalozi** - nekompletne naloze koje su pripremljene, ali se ne mogu smatrati završenim odnosno spremnim za slanje na potpis. Nalozi se mogu uređivati.
- **Nepotpisani nalozi** - nalozi koji su kreirani, završeni i čekaju potpis(e) jednog ili više potpisnika. Kada nalog dosegne potpis od minimalno 100%, automatski prelazi u sljedeću fazu - dobija status potpisano nalog.
- **Potpisani nalozi** – nalozi koji još nisu preuzeti od strane banke na obradu. Nalog automatski po preuzimanju prelazi u sljedeću fazu.
- **Nalozi u obradi** - nalozi koje je banka preuzeala od sistema za elektronsko bankarstvo i koji su u toku obrade.
- **Odobreni nalozi** - nalozi koji su uspješno prihvaćeni i uspješno obrađeni od banke.
- **Odbijeni nalozi** - nalozi koji nisu uspješno obrađeni od banke. Prilikom obrade banka je upisala razlog odbijanja koji se može pogledati u detaljima naloga.
- **Poništeni nalozi** - nalozi koje je korisnik poništio u jednoj od prve tri faze.

5.2 Prikaz liste naloga

Lista naloga sadrži osnovne detalje naloga, u zavisnosti od statusa naloga u kome se on nalazi.

Inicijalno su prikazani svi tipovi naloga u statusu *Otvoreni*, kreirani u zadnjih mjesec dana.

Radi efikasnijeg rada sa velikim brojem naloga te bolje organizacije rada, nalozi u statusima *Otvoreni*, *Nepotpisani* i *Potpisani* se mogu grupisati.

Na početku rada sa ELBA aplikacijom, svi nalozi u određenom statusu se nalaze u grupi NEGRUPISANO. Više o načinu kreiranja grupe potražite u poglavljju *Grupisanje naloga*.

NEGRUPISANO (93)						
Domaći 1726920	1000160 - Test racun 2 aaaaaaaaaaaaaaaaaa	Ena otvoreni test		10.02.2022	1,00 BAM	>
Domaći 1726452	42058 - Transaction account long name for testing pu... ffffgf	-		11.01.2022	BAM	>
Inostrani 1722834	42058 - Transaction account long name for testing pu... Rashi Juan	-		23.11.2021	15,00 USD	>
Inostrani 1722833	42058 - Transaction account long name for testing pu... Neko	Testiranje pravila koja sprječavaju sumnjive naloge		23.11.2021	15,00 EUR	>

Slika 19 - Lista prikazanih naloga

Prelaskom kursora miša preko određenog podataka pojavljuje se puni opis podatka.

U listi naloga možete vidjeti:

- **Tip transakcije** (domaće ili inostrano plaćanje ili transfer) / **ID broj transakcije**,
- **Pošiljalac / Primalac**,
- **Opis transakcije** - svrha plaćanja. Ukoliko se radi o nalogu koji je u statusu *Odbijeni* ovo polje predstavlja informaciju o razlogu odbijanja odnosno ako je nalog u statusu *Poništeni* informaciju o razlogu poništavanja transakcije,
- **Datum izmjene** – datum zadnje izmjene naloga,
- **Iznos** – iznos transakcije. Ukoliko se radi o transferu imate informaciju o iznosu sa računa i iznosu na računu.

5.2.1 Prikaz detalja naloga

Da biste vidjeli detaljne informacije određenog naloga kliknite na dugme >

U zavisnosti od tipa naloga imate različite vrste uplatnica. Na slikama su prikazani primjeri naloga u statusu *Otvoreni*:

- Slika 20 - Primjer naloga - domaće plaćanje,
- Slika 21 - Primjer naloga - inostrano plaćanje,
- Slika 22 - Primjer naloga – transfer.

The screenshot shows the 'Uzorak' (Template) screen with the following details:

- Uplata je (ime, adresa i telefon):** OD ABS AGENT SOVIĆ SAMIR DJ. DOBR. 6, SARAJEVO 38761174107 SARAJEVO
- Račun pošiljaoca:** 1 9 9 0 4 9 0 0 4 5 0 3 3 3 6 4
- Račun primaoca:** 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- Iznos (BAM):** 2,00 HITNO
- Svrha doznake:** Kreiranje UPP uzorka - Notify email 2
- Primalac/Primatelj:** Test Test
- UPLATA JAVNIH PRIHODA:** Broj poreskog obveznika: 0106975177192; Vrsta uplate: 3 - Odgodjeno plaćanje i placanje duga u ratama
- Vrsta prihoda:** 000001
- Općina:** 121
- Porezni period:** Od: 31.08.2021; Do: 01.09.2021
- Budžetska organizacija:** 4 5 6 4 5 6 2
- Poziv na broj:** 0
- Nalog se izvršava:** ODMAH
- Napredne postavke:** Napredne postavke
- Završite** button
- Potpisite** button

Slika 20 - Primjer naloga - domaće plaćanje



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

PRIMATELJ

IBAN/Račun primaoca: PK93ABPA000001123456702
Ime: Rashi Juan

Adresa: Neka
Poštanski broj / Grad / Država: PAKISTAN

BIC banke: ABPAPKKAXXX
Naziv banke: ABPAPKKAXXX - ALLIED BANK LIMITEDKARACHIBANKABL, ...

Opis plaćanja:

NAPOMENA: U vrijeme knjiženja nalog će biti korištena važeća kursna lista na dan knjiženja. Kursna lista korištena u procesu kreiranja nalog je informativnog karaktera

Napomene: Nalog se izvršava: ODMAH

Napredne postavke:

Završite | Potpišite

Slika 21 - Primjer nalog - inostrano plaćanje

IZVOR

Račun: 42058 - Transaction account long name f...
Iznos: 0,00
Valuta: BAM

ODREDIŠTE

Račun: Odaberite račun
Iznos: 0,00
Valuta: Odaberite valutu

NAPOMENA: U vrijeme knjiženja nalog će biti korištena važeća kursna lista na dan knjiženja. Kursna lista korištena u procesu kreiranja nalog je informativnog karaktera

Napomene: Nalog se izvršava: ODMAH

Napredne postavke:

Završite | Potpišite

Slika 22 - Primjer nalog - transfer

Ukoliko se radi o nalozima koji su u statusima *Otvoreni* i *Nepotpisani*, naloge je moguće:

- **Urediti** – izmjena unesenih podataka (status *Otvoreni*),
- **Završiti** – zaključiti nalog koji je popunjeno i spreman za potpisivanje, bez mogućnosti dodatnih izmjena (status *Otvoreni*),
- **Potpisati** – statusi *Otvoreni*, *Nepotpisani*.

5.2.1.1 Dodatne informacije o nalogu

Pored unesenih podataka za nalog možete vidjeti i dodatne informacije kao što su: status u kome se nalog nalazi, korisnik koji je kreirao nalog, datum kreiranja, datum potpisivanja nalogu, datum obrade i slično.

Prikazivanje / sakrivanje dodatnih informacija

Sa gornje lijeve strane snimljenog naloga se nalazi dugme **Dodatne informacije** zajedno sa ID brojem naloga.



Slika 23 – Dugme - Dodatne informacije naloga

1. Kliknite na dugme **Dodatne informacije**.

Otvara se modul koji prikazuje dodatne informacije (**Error! Reference source not found.**Slika 24)Slika 24 - Dodatne informacije naloga. Dodatne informacije zavise od statusa u kome se nalazi nalog.

2. Za zatvaranje dodatnih informacija ponovo kliknite na dugme **Dodatne informacije**.

Datum kreiranja	06.02.2019 16:57:02	Status	Otvoren	Datum potpisivanja	-
Kreirao	Edin6, Gates	Grupa	-	Datum obrade	-
Datum izmjene	09.02.2019 15:45:37	Iz nalogu	-	Datum valute	-
Izmjenio	Edin6, Gates			Provizija	-

Slika 24 - Dodatne informacije naloga

5.3 Pretraga naloga

Radi jednostavnijeg i efikasnijeg rada sa nalozima možete ih pretraživati prema jednom ili više podataka.

The screenshot shows a search form titled "Pretraga naloga". It includes fields for "Tip naloga" (set to "Transfer"), "Broj naloga" (empty), "Iznos" (empty), "Opis" (empty), and "Datum" (set to "do 01.04.2022"). There is also a dropdown menu labeled "Pretraga po" with icons for date, value, and description.

Slika 25 - Inicijalna pretraga naloga

U zavisnosti od odabranog kriterija pretrage, sa desne strane panela, se pojavljuju ikonice koje označavaju da su prikazani podaci filtrirani po određenom podatku.

Postavljena je Inicijalna pretraga naloga po datumu zadnje izmjene – prikazani su nalozi koji su izmijenjeni u zadnjih mjesec dana.

Odabirom određene vrste plaćanja u polju **Tip naloga** imate mogućnost sužavanja prikazanih podataka po dodatnim poljima.


The screenshot shows the same search form as Slika 25, but with more detailed filters. It includes "Račun pošiljaoca" (dropdown with "Odaberite račun") and "Račun primaoca" (dropdown with "Odaberite račun"). There are also "Valuta" dropdowns for both parties. At the bottom are "Poništite" and "Tražite" buttons.

Slika 26 - Proširena pretraga naloga

5.3.1 Prikaz naloga bez datumskog filtriranja

Ukoliko želite da prikažete podatke bez datumskog filtriranja potrebno je da poništite predefinisani filter.

1. Pozicionirajte se na polje *Od datuma*.
2. U kalendaru koji se otvorio, kliknite na dugme **Obrišite**.



Slika 27 - Pretraga - brisanje datuma

Koraci 3 i 4 su opcionalni.

3. Pozicionirajte se na polje *Do datuma*.
4. U kalendaru koji se otvorio, kliknite na dugme **Obrišite**.
5. Kliknite na dugme **Tražite**.

5.4 Filtriranje naloga

Prikaz naloga u listi naloga je moguće i dodatno suziti korištenjem filtera.



Slika 28 - Filtriranje liste naloga

1. Pozicionirajte se u polje *Filtrirajte...*
2. Unesite niz karaktera po kojem želite filtrirati podatke.
3. U listi naloga će biti prikazani samo oni nalozi koji sadržavaju uneseni niz karaktera.

5.5 Sortiranje podataka

Podatke prikazane u listi naloga je moguće sortirati prema jednom od sljedećih kriterija:

- Datum posljednje izmjene (inicijalno postavljeno sortiranje),
- Tip naloga,
- Opis transakcije,
- Pošiljatelj,
- Primatelj,
- Iznos.

Podaci u tabeli su inicijalno sortirani po kriteriju Posljednja izmjena, od najnovijeg ka najstarijem datumu zadnje izmjene naloga.

1. Kliknite na dugme **Sortiranje (Posljednja izmjena)**.

Posljednja izmjena	
<input checked="" type="checkbox"/>	Posljednja izmjena
<input type="checkbox"/>	Tip
<input type="checkbox"/>	Opis transakcije
<input type="checkbox"/>	Pošiljatelj
<input type="checkbox"/>	Primatelj
<input type="checkbox"/>	Iznos
	42058
	42058
	42058
	42058

Slika 29 - Sortiranje podataka

- Iz ponuđene liste odaberite željeni kriterij.

Nakon što odaberete kriterij po kojem želite sortirati podatke, podaci u tabeli će biti sortirani od podataka od najveće ka najnižoj vrijednosti (npr. od najnovijeg ka najstarijem datumu, najveće ka najnižoj vrijednosti, od Z-A).

- Ukoliko želite promijeniti redoslijed sortiranja kliknite na dugme:



5.6 Akcije za grupni i individualni rad na nalozima

Nad nalozima u listi možete primijeniti akcije završavanja, kopiranja, poništavanja, izvoza, grupisanja ili razgrupisanja kako pojedinačno tako i na više nalogu istovremeno. Neke od opcija su dostupne samo u pojedinim statusima.

5.6.1 Označavanje naloga u listi naloga

Da biste izvršili bilo koju od navedenih akcija nalog/naloge u listi naloga je potrebno označiti.

- Da biste označili jedan ili više naloga dovoljno je da kliknete kurzorom miša na njega.
- Ukoliko želite ukloniti označavanje naloga, kliknite kurzorom miša ponovo na njega.
- Za označavanje svih naloga u jednoj grupi dovoljno je označiti polje ispred naziva grupe:

NEGRUPISANO (3)

Slika 30 - Označavanje cijele grupe naloga

Označavanjem jednog ili više naloga na dnu sekcije se prikazuje ukupan broj označenih naloga te njihova protuvrijednost u lokalnoj valuti (BAM), prikazana vrijednost je informativnog kraktera (Slika 31).

Ukupan broj izabranih naloga: 3 Protuvrijednost: 1.450,00 BAM. (Prikazana vrijednost je informativnog karaktera.)

Slika 31 - Prikaz ukupnog broja označenih naloga i ukupne vrijednosti označenih naloga.

Akcije nad nalozima zavise od vrste statusa u kojem se nalog nalazi, kao i vaših permisija. Akcije su aktivne kada označite jedan ili više naloga.

5.6.1.1 Završavanje naloga



Završite


Prilikom kreiranja naloga, omogućeno je da se nalog spremi nekompletan, zbog različitih situacija u kojima postoji potreba za njegovim kasnjim dopunjavanjem. Ovакви nalozi se nalaze u statusu **Otvoreni nalozi**.

Nakon što ste unijeli sve podatke, otvoreni nalog je potrebno označiti kao završen.

1. Označite nalog(e).
2. Kliknite na dugme **Završite**.
3. U dijaloškom prozoru *Završavanje naloga* potvrđite akciju završavanja klikom na dugme **Da, završite nalog(e)**.

Ukoliko želite odustati od završavanja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Završeni nalozi su po izvršenju akcije spremljeni u status *Nepotpisani nalozi*.



Slika 32 - Dijaloški prozor - Završavanje naloga

5.6.2 Potpisivanje naloga



Potpisite

Da bi nalog bio procesiran od strane banke, nužno je da ga ovlašteni korisnik ili korisnici elektronskog bankarstva potpišu.

Ova opcija je dostupna samo na nalozima koji se nalaze u statusu *Nepotpisani nalozi*.

Potpisani nalozi prelaze u status *Potpisani nalozi*. Potpuno potpisani nalog ide u obradu od strane banke.

1. Označite nalog(e).
2. Kliknite na dugme **Potpisite**.
3. U dijaloškom prozoru *Završavanje naloga* potvrđite akciju završavanja klikom na dugme **Da, potpišite nalog(e)**.

Ukoliko želite odustati od potpisivanja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Uz pravo potpisa se definiše i procenat potpisa. Za fizička lica ovaj procenat je uglavnom 100%, dok pravna lica mogu definisati osobe koje će potpisivati naloge i njihove procente potpisa, čime se omogućava da više potpisnika dijeli pravo potpisa u određenim omjerima (npr. direktor ima 100%, a zamjenici po 50%). **Nalog se smatra potpisanim, samo ukoliko je potpisan sa 100% ili više.**

Pregledom [dodatnih informacija o nalogu](#), moguće je vidjeti trenutni procenat potpisa i potpisnike koji su do sada potpisali nalog.





Slika 33 - Dijaloški prozor - Potpisivanje naloga

5.6.3 Kopiranje naloga



Kopirajte

U slučajevima potrebe za brzim kreiranjem naloga koji je sličan već postojećem, moguće je postojeći nalog kopirati i to na sljedeći način:

1. Označite nalog(e).
2. Kliknite na dugme **Kopirajte**.
3. U dijaloškom prozoru *Kopiranje naloga* potvrđite akciju kopiranja klikom na dugme **Da, kopirajte nalog(e)**.
Ukoliko želite odustati od kopiranja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Kopirani nalozi su po izvršenju akcije spremjeni u status *Otvoreni nalozi*.



Slika 34 - Dijaloški prozor - Kopiranje naloga

5.6.4 Poništavanje naloga



Poništite


Ukoliko ste napravili grešku ili jednostavno ne želite izvršiti nalog i želite ga ukloniti iz statusa aktivnih naloga, klikom na dugme **Poništite** nalog se prebacuje u status *Poništeni nalozi*.

Da biste u svakom trenutku znali razlog poništavanja u polje *Razlog* unesite razlog poništavanja.

Također, ukoliko se radi o nalogu koji se ponavlja periodično, klikom na opciju *Otkažite i navijanje (ako postoji)* poništavate i sve buduće iteracije ovog naloga.

Poništavanje naloga moguće je samo za naloge koji imaju status: Otvoren, Nepotpisan i Potpisani.





Slika 35 - Dijaloški okvir - Poništavanje naloga

5.6.5 Grupisanje naloga



U situacijama rada sa većim brojem naloga ili jednostavno zbog potrebe za boljom organizacijom i praćenjem naloga, veoma korisna opcija je grupisanje naloga. Grupisanje olakšava i potpisivanje naloga, jer se potpisivanjem grupe svi nalozi unutar te grupe potpisuju. Radi bolje organizacije grupama naloga možete dodijeliti ime i opis.

1. Označite nalog(e).
2. Kliknite na dugme **Grupišite**.
3. U dijaloškom prozoru *Grupisanje naloga* imate dvije opcije: grupisanje u već postojeću grupu naloga ili kreiranje nove grupe.
 - a) Grupisanje u već postojeću grupu
 - Kliknite na opciju **Postojeća grupa**.
 - Iz izbornika **Odaberite grupu** odaberite grupu u koju želite dodati nalog(e).
 - b) Kreiranje nove grupe
 - U polje **Naziv** unesite naziv grupe.
 - U polje **Opis** unesite kratak opis grupe.
4. Potvrdite akciju grupisanja klikom na dugme **Da, dodajte nalog(e) u grupu**.
5. Ukoliko želite odustati od grupisanja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Označeni nalozi su po izvršenju akcije grupisani u odabranu / novo kreiranu grupu.

The dialog box has a title 'Grupisanje naloga' and a subtitle 'Organizujte naloge u grupe i pojednostavite rad sa njima.' It features a central input area with fields for 'Naziv' (Name) and 'Opis' (Description). To the left, there's a sidebar with 'Nova grupa' and 'Postojeća grupa' buttons. A note at the bottom right says 'Nova grupa će biti kreirana.' (A new group will be created.) At the bottom are three buttons: 'Da li ste sigurni?' (Are you sure?), 'Ne, odustanite.' (No, cancel), and a blue 'Da, dodajte odabrane naloge u grupu.' (Yes, add selected tasks to the group).

Slika 36 - Dijaloški prozor Grupisanje naloga - Kreiranje nove grupe

The dialog box has a title 'Grupisanje naloga' and a subtitle 'Organizujte naloge u grupe i pojednostavite rad sa njima.' It shows a sidebar with 'Nova grupa' and 'Postojeća grupa' buttons. The main area is titled 'Odaberite grupu' and displays a dropdown menu with 'Uvezeni nalozi - 11.02.2019 10:26:11 (Grupa kreirana pri uvo' (Imported tasks - 11.02.2019 10:26:11 (Group created during import)). A note at the bottom right says 'Nalog će biti dodan u odabranu grupu.' (The task will be added to the selected group.) At the bottom are three buttons: 'Da li ste sigurni?' (Are you sure?), 'Ne, odustanite.' (No, cancel), and a blue 'Da, dodajte odabrane naloge u grupu.' (Yes, add selected tasks to the group).

Slika 37 - Dijaloški prozor Grupisanje naloga - Grupisanje u već postojeću grupu

5.6.6 Razgrupisanje nalog



Grupisane naloge moguće je razgrupisati.

1. Označite nalog(e) koje želite razgrupisati.
2. Kliknite na dugme **Razgrupište**.
3. U dijaloškom prozoru *Razgrupisanje nalog* potvrdite akciju klikom na dugme **Da, razgrupište nalog(e)**.
Ukoliko želite odustati od razgrupisanja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Razgrupisani nalozi su dio neimenovane grupe.

Ukoliko se svi nalozi jedne grupe razgrupišu, grupa i dalje postoji i može se koristiti u buduće za neke druge naloge.




Slika 38 - Razgrupisanje naloga - potvrda akcije

5.7 Kreiranje naloga

Naloge možete kreirati pojedinačno, iz ranije kreiranog paketa predefinisanih uzoraka, ili uvozom unaprijed pripremljenih naloga iz teksta dokumenta, koji može biti napravljen ručno ili izvezen iz neke finansijske aplikacije koja ima interfejs prema ELBA-i.

5.7.1 Kreiranje novog praznog naloga

1. Kliknite na dugme **Novi nalog**.
2. Iz padajućeg izbornika odaberite opciju **Domaće plaćanje**, **Inostrano plaćanje** ili **Transfer**, u zavisnosti od transakcije koju želite izvršiti.




Slika 39 - Kreiranje novog naloga

3. Odabirom jedne od tri navedene opcije, otvara se forma / uplatnica koju popunjavate (Više o popunjavanju naloga potražite u poglavlju Popunjavanje naloga).

5.7.2 Kreiranje iz paketa uzoraka

1. Kliknite na dugme **Novi nalog**.
2. Iz padajući meni izaberite opciju **Iz paketa uzoraka**.
Otvara se dijaloški prozor *Kreiranje naloga iz paketa uzoraka*.



Slika 40 - Dijaloški prozor Kreiranje naloge iz paketa uzoraka

3. U polju **Odaberite paket** izaberite ranije kreirani paket. Pored naziva paketa u zagradi se prikazuje tip naloge.
4. Kliknite na dugme **Da, kreirajte nalog(e)**.
Ukoliko želite odustati od kreiranja kliknite na dugme **Ne, odustanite**.

Novi nalozi se nalaze u statusu *Otvoreni*.

6 Kreiranje naloga uvozom

Pogledati poglavlje Import - Export naloga.

6.1 Popunjavanje naloga

Popunjavanje naloga se sastoji iz četiri dijela:

1. Odabir uzorka na osnovu kojeg se popunjava nalog i/ili računa sa kojeg se vrši transakcija,
2. Popunjavanje naloga,
3. Definisanje rasporeda izvršavanja,
4. Spremanja naloga, bilo za kasnije dodatno uređivanje ili potpisivanje te kao uzorka na osnovu kojeg će se kreirati budući nalozi.

Sva obavezna polja na formi pored naziva polja sadržavaju oznaku (*).


6.1.1 Prvi korak popunjavanja naloga – odabir računa i uzorka

U prvom koraku popunjavanja naloga možete odabrati uzorak na osnovu kojeg se popunjava nalog i/ili računa sa kojeg se vrši transakcija,

- **Odabir uzorka naloga**

ELBA nudi mogućnost kreiranja naloga baziranog na ranije kreiranom nalogu (uzorku). Kada jednom popunite nalog, čije podatke možete koristiti kasnije, prilikom kreiranja novih naloga dovoljno ga je spremiti kao uzorak.

U polju **Uzorak** odaberite uzorak na osnovu kojeg želite kreirati nalog. U zavisnosti od tipa naloga koji kreirate (domaći, inostrani ili transfer) u padajućoj listi vidjet ćete samo uzorce koji odgovaraju odabranom tipu naloga.



Slika 41 - Odabir uzorka naloga

- **Odabir računa transakcije**

Radi veće efikasnosti prilikom kreiranja naloga nije potrebno da unosite podatke koji se odnose na *Pošiljaoca*. Odabirom računa, svi podaci *Pošiljaoca* potrebni za izvršenje transakcije će se automatski popuniti.

6.1.2 Drugi korak – popunjavanje naloga

Sljedeći korak je popunjavanje podataka neophodnih za izvršavanje transakcije. Forma za popunjavanje naloga zavisi od tipa naloga.

6.1.2.1 Domaće plaćanje

Forma za popunjavanje naloga za domaće plaćanje je istog izgleda kao i standardna papirna uplatnica.

Sva polja koja se odnose na *Pošiljaoca* će odabirom računa i/ili uzorka biti popunjena (pogledajte Prvi korak popunjavanja naloga – odabir računa i uzor).

Ukoliko se radi o nalozima koji se odnose na javne prihode potrebno je da uključite polje **Uplata javnih prihoda**.

The screenshot shows a complex form for domestic payments. It includes sections for the sender's details, recipient bank accounts, amount in BAM, purpose of payment, payee information, and tax-related fields like VAT declaration and tax period. There are also dropdown menus for various administrative categories.

Slika 42 - Nalog za domaće plaćanje

6.1.2.2 Inostrano plaćanje

Forma za popunjavanje naloga za inostrano plaćanje je istog izgleda kao i standardna papirna uplatnica.

This screenshot shows the form for international payments. It includes fields for the sender's details, recipient information (primatelj), currency amounts (including exchange rates), payment descriptions, and documentation requirements. A note at the bottom provides information about the exchange rate used for the transaction.

Slika 43 - Nalog za inostrano plaćanje


Nakon što ste popunili podatak za inostrano plaćanje, potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se nalog izvršava.

1. U zaglavlju uplatnice sa desne strane kliknite na dugme **Prilog**.



Priložite fakturu

Otvara se dijaloški prozor *Prilozi*.




Slika 44 - Dijaloški prozor Prilozi

2. Da učitate dokument(e) pratite instrukcije u dijaloškom prozoru.
3. Učitanim dokumentima možete:
 - a. Urediti opis: kliknite na tekst **Uredite opis** ispod ikonice koja označava dokument čiji opis želite uređiti. U polju **Opis priloga** unesite tekst. Izmjene opisa se spremaju kako unosite tekst.
 - b. Ukloniti dokument: kliknite na tekst **Uklonite dokument** ispod ikonice koja označava dokument koji želite ukloniti.
4. Kada ste unijeli dokument(e) kliknite dugme **Zatvorite**.

Izmjene na prilozima neće biti trajno sačuvane dok se ne spremi kreirani nalog ili dok se realizacija plaćanja ne dovede do kraja.

5. Kada dodate dokumente i zatvorite dijaloški prozor ikonica označava da uz dati nalog postoje dokumenti.



Slika 45 - Dijaloški prozor Prilozi - učitan dokument

6.1.2.3 Transfer

NAPOMENA U vrijeme knjiženja naloga će biti korištena važeća kursna lista na dan knjiženja. Kursna lista korištena u procesu kreiranja naloga je informativnog karaktera

Transfer se koristi kod prenosa sredstava između vaših računa u našoj banci. Prilikom prenosa sredstava na račune sa različitom valutom vrši se i automatska konverzija sredstava.

Slika 46 – Transfer

Potrebno je odabratи račun sa kojeg treba izvršiti transfer sredstava, račun na koji se prebacuju sredstva, odabratи valute oba računa te unijeti iznos u jedno od polja sa oznakom **Iznos**.

Nakon odabira računa prikazuje se njihovo trenutno raspoloživo stanje.

Po predefinisanim postavkama, na osnovu iznosa koji želite poslati sa izvornog računa automatski se računa iznos koji ćete dobiti na odredišnom računu. ELBA nudi i drugu mogućnost - na osnovu iznosa koji želite dobiti na odredišni račun izračunajte koliko novca trebate uplatiti.

1. Kliknite na dugme .
- Blok *Odredište* i polje *Iznos* u datom bloku postaju aktivni.
2. Unesite iznos.
Iznos koji trebate uplatiti se automatski izračunava.
3. Ako želite vratiti postavke potrebno je da kliknete na dugme .
4. Ukoliko se radi o transferu sredstava između računa u istoj valuti, iznos u oba polja će biti identičan, dok će se kod transfera među različitim valutama prvo izvršiti **konverzija** među tim valutama, pa će iznos u drugom polju biti automatski popunjeno sa ekvivalentnom konvertovanom vrijednošću iznosa iz drugog polja.

Napomena: Konverzija se vrši prema trenutno važećoj kursnoj listi. U vrijeme knjiženja naloga će možda vrijediti druga kursna lista, pa bi konvertovani iznos mogao biti drugačiji.

Od vremena nastanka naloga do njegovog knjiženja u banci može proći neko vrijeme, pa je moguće da se kursne liste razlikuju.

Zbog toga je korisno odabratи iznos koji će biti „fiksiran“ korištenjem opcije **Fiksni iznos** i time ukazati procesnom centru ove transakcije da je dati iznos nepromjenjiv u slučajevima promjene kursne liste.

Moguće opcije su:

- **Izvor** - iznos koji će biti prebačen sa izvorišnog računa će biti fiksan.
- **Odredište** - iznos koji bude prebačen na odredišni račun će biti fiksan.
- **Oboje** - oba iznosa će biti identična, pri čemu će u slučajevima promjene kursne liste, ovakav nalog najvjerojatnije biti odbijen zbog pogrešnog odnosa konverzije.

Osim pobrojanih opcija, moguće je odabratи i račun i valutu sa kojeg će biti naplaćena provizija za ovaj nalog.

6.1.3 Treći korak popunjavanja naloga - Napredne postavke

Treći korak kreiranja naloga za plaćanje omogućava određivanje rasporeda izvršavanja naloga.

Raspored izvršenja naloga je koristan u različitim situacijama: plaćanje mjesecnih ili sedmičnih obaveza, raznih članarina, uplata režijskih računa, plaćanje naloga u budućnosti (korisno u sezoni godišnjih odmora) i slično.

U kombinaciji sa osnovnim pravilima izvršenja, predstavlja moćnu alatku koju je moguće iskoristiti u različitim situacijama, pa je tako za primjer moguće definisati plaćanje koje će vršiti uplatu rate kredita sa tačno definisanim datumom dospijeća, kako prve rate (datum **Ne prije**), tako i zadnje rate (datum **Ne poslije**).

Klikom na opciju **Napredne postavke** otvara se dodatni dio ekrana.

The screenshot shows the 'Napredne postavke' (Advanced settings) screen. At the top, there are three tabs: 'Odredite interval' (Define interval), 'Osnovna pravila' (Basic rules), and 'U slučaju greške' (In case of error). Under 'Period', the dropdown is set to 'Odmah'. Under 'Osnovna pravila', the radio buttons are set to 'Ne prije' and 'Ne poslije'. Under 'U slučaju greške', the radio button is set to 'Pokušajte ponovo nakon' (Attempt again after), and the dropdown for 'Broj pokušaja' (Number of attempts) is set to 1. A note at the bottom left says: 'NAPOMENA Sva vremena se odnose na centralno evropsku vremensku zonu (CET/CEST)'.

Slika 47 - Napredne postavke

6.1.3.1 Opcija Odredi interval

Pored kreiranja standardnog naloga (opcija **Odmah**), koji se izvršava odmah po slanju u banku, moguće je kreirati i naloge sa tačno definisanim rasporedom izvršenja.

Klikom na opciju **Period** (predefinisana vrijednost *Odmah*) otvara se izbornik sa sljedećim opcijama:

- **Jednom** – izvršenje jednom u određenom vremenu u budućnosti (pri čemu je omogućeno potpuno definisanje datuma i vremena izvršenja),
- Periodično izvršenje sa opcijama **Dnevno**, **Sedmično**, **Mjesečno** ili **Godišnje**, uz mogućnost specificiranja vremenske komponente tog rasporeda (sat i minut izvršenja, dan te mjesec uz zavisnosti od odabrane opcije).

6.1.3.2 Opcija Osnovna pravila

Osim samog rasporeda, moguće je definisati i **Osnovna pravila** na osnovu kojih se definiše ponašanje sistema u slučajevima kada aplikacija izvršava nalog samostalno.

Moguće je odrediti da se raspoređeni nalog ne može izvršiti prije (opcija **Ne prije**) i/ili poslije određenog datuma (opcija **Ne poslije**).

6.1.3.3 Opcija u slučaju greške

ELBA nudi i mogućnost specifikacije šta se dešava u slučajevima u kojima se desi neka greška prilikom izvršavanja naloga, pri čemu se specificira vrijeme (**Broj Sati/Dana**) nakon kojeg će aplikacija ponovo pokušati izvršenje (opcija **Pokušaj poslije**) te broj ponovnih pokušaja (opcija **Broj pokušaja**).

6.1.4 Četvrti korak popunjavanja naloga

Četvrti korak predstavlja završetak rada sa nalogom. Nalog možete: spremiti te kasnije ga ponovo uređivati, spremiti kao uzorak na osnovu kojeg ćete kreirati nove naloge, završiti rad na njemu i spremiti za kasnije potpisivanje te potpisati nalog.

○ Završavanje naloga

Kada ste završili popunjavanje naloga i želite nalog poslati na potpisivanje (ukoliko vi nemate prava za potpis naloga) kliknite na dugme **Završite**. Nalog se spremi u status *Nepotpisani*. Naknadno uređivanje naloga u statusu *Nepotpisani* nije moguće.

- **Potpisivanje naloga**

Da bi nalog bio procesiran od strane banke, nužno je da ga ovlašteni korisnik ili korisnici elektronskog bankarstva potpišu.

Klikom na dugme **Potpisište** nalog prelazi u status *Potpisani* nalozi. Potpuno potpisani nalog ide u obradu od strane banke.

- **Spremite nalog**



Prilikom kreiranja naloga nekad je u procesu popunjavanja podataka potrebno prekinuti rad prije nego nalog završite. Klikom na dugme **Spremite** nalog je spremljen u status *Otvoreni*.

Jednostavnim otvaranjem naloga iz statusa *Otvoreni* možete nastaviti raditi na njemu.

- **Spremite nalog kao uzorak**



Kada jednom popunite nalog čije podatke možete koristiti kasnije prilikom kreiranja novih nalogova, klikom na dugme **Spremite kao uzorak** spremate nalog kao uzorak.

7 Import – Export

7.1 Nalozi

Uvoz i izvoz naloga su opcije koje uveliko olakšavaju rad sa nalozima za korisnike koji imaju veći obim bankarskih transakcija.

7.1.1 Uvoz naloga



Uvezite

ELBA nudi opciju uvoza unaprijed pripremljenih naloga iz tekst (.txt) dokumenta, koji može biti napravljen ručno ili izvezen iz neke finansijske aplikacije koja ima interfejs prema ELBA-i.

Kako bi se omogućilo neometano korištenje aplikacije prilikom uvoza velikog broja naloga, proces uvoza se odvija u pozadini te se klijent obavještava o završetku putem poruke.

Uvezeni nalozi će biti spremljeni u status *Otvoreni nalozi* i grupisani u okviru grupe sa nazivom *Uvezeni nalozi – <datum i vrijeme uvoza>*.


Ova opcija je dostupna jedino iz statusa Otvoreni nalozi.

1. Kliknite na dugme **Uvezite**.


Otvara se dijaloški prozor *Uvoz nalogi*. Proces uvoza naloga sastoji se od četiri koraka: **Odabir formata, Uvoz, Status i Spašavanje**.

Slika 48: Dijaloški prozor Uvoz nalogi - Prvi korak

2. U prvom koraku (*Odabir formata*) odaberite:
 - a) U polju **Format datoteke** - format datoteke koju uvozite.
 - b) U polju **Tip naloga** odaberite tip naloga koje uvozite: domaće ili inostrano.
 - c) U polju **Račun** odaberite račun sa kojeg će se izvršiti transakcije. Ovo polje je dostupno jedino ukoliko u prvom koraku odaberete format datoteke: *TXTformat verzija 2*.
 - d) Kliknite na dugme *Naredni korak*.
3. U drugom koraku (*Uvoz*):
 - a) Kliknite bilo gdje u okviru u kojem piše *Prevucite vašu datoteku ovdje ili pritisnite bilo gdje u okviru da učitate datoteku. Otvara se Open dijaloški prozor.*
 - b) Odaberite datoteku iz koje želite uvesti naloge i kliknite *Open*. Ukoliko dokument zadovoljava standarde odabranog formata dobit ćete vizuelnu potvrdu o uspjehu. Možete vidjeti naziv i veličinu dokumenta.




- c) Kliknite na dugme *Naredni korak*.
4. U trećem koraku (*Status*) se prikazuju informacije o statusu i ispravnosti učitanih nalogi.
 - *Ukupno*: ukupan broj nalogi u dokumentu;
 - *Ispravnih*: broj ispravno učitanih nalogi;
 - *Neispravnih*: broj neispravno učitanih nalogi.
 - Ukoliko imate bar jedan neispravan nalog dobit ćete poruku koja opisuje grešku, npr. „*Kontrolna suma vrijednosti naloga nije ispravna. Format unesenih nalogi nije ispravan.*“
 - Za svaki neispravan nalog iz učitanog dokumenta dobit ćete informaciju: redni broj nalogi u dokumentu i vrste grešaka.




Slika 49: Dijaloški prozor *Uvoz naloga* - Treći korak – uspješno učitani nalozi

Ukoliko je učitan barem jedan ispravan nalog, moguće je završiti uvoz i to samo ispravnog naloga. Kliknite na dugme *Naredni korak*.



Slika 50: Dijaloški prozor Uvoz naloga - Treći korak – neuspješno učitani nalozi

5. Četvrti korak (*Spašavanje*) predstavlja završetak uvoza naloga. Dobit ćete poruku o uspješno uvezenim nalozima (broj ukupnih naloga / broj ukupno uspješno učitanih naloga), kao i poruku o nazivu grupe kojoj će biti pridruženi uspješno uvezeni nalozi.
6. Da biste uvezli naloge u aplikaciju kliknite na dugme **Uvezite**.



Slika 51: Dijaloški prozor Uvoz naloga - Četvrti korak

7.1.2 Eksport naloga


ELBA nudi i mogućnost eksportovanja naloga u vidu datoteke, kako bi se eventualno rezultat eksporta iskoristio za import u ELBA-u ili neku finansijsku aplikaciju koja ima interfejs prema ELBA-i. Za razliku od prethodnih verzija ELBA-e podržan je istovremeni eksport više naloga različitih tipova.

Ova opcija je dostupna iz svih statusa osim statusa *Otvoreni nalozi* i *Poništeni nalozi*.

1. Označite jedan ili više naloga potom kliknite na dugme **Preuzmite** u gornjem desnom dijelu tabele.



2. Otvara se dijaloški prozor *Odabir formata izvještaja*, sa listom mogućih formata eksporta.



Slika 52- Odabir formata izvještaja

3. Klikom na dugme **Preuzmite** pored naziva odabranog formata preuzimate odgovarajuću datoteku.

7.1.2.1 Formati datoteka

Postoje dvije generalne verzije sadržaja eksport datoteka:

- **Verzija 2** (kompatibilna sa prethodnim verzijama ELBA Fat Client-a)
- **Verzija 3**

Verzija 2 je format korišten u prethodnim verzijama ELBA, koji je imao nedostatak u vidu nemogućnosti zapisa naloga koji terete više različitih računa. Kako posljednja verzija ELBA-e podržava istovremeni rad sa više računa tako je uveden format verzija 3. Iz razloga kompatibilnosti sa nekim aplikacijama na strani klijenta, verzija 2 je zadržana premda je ograničena samo na tekstualne datoteke.

Eksport naloga je moguć u formatima datoteka: **TXT**, **PDF**, od kojih su za **TXT** format podržane obje navedene verzije. **PDF** eksport dolazi u dvije zasebne verzije (sa i bez detalja).

7.1.2.1.1 Specifikacija verzije 2

Osobine formata:

- Nalozi u ovom dokumentu odvojeni su sa *CR*
- Polja u jednom nalogu separirana su sa *TAB*
- Polja mogu biti u tri tipa: (*varchar*, *number*, *date*)
 - *varchar(N)* - karakterni tip dužine N karaktera
 - *numeric(N,M)* - numerički tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je interpretiran sa “.” (tačka).
 - *datetime* - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd” gdje je:
 - **yyyy** oznaka godine
 - **mm** oznaka mjeseca u godini
 - **dd** oznaka dana u mjesecu
 - **hh** oznaka sata
 - **mi** oznaka minuta
 - **ss** oznaka sekundi
- Polja ne mogu sadržavati *CR* ili *TAB*
- Linija koja počinje sa # se smatra komentarom i kod importa se ignoriše
- Prva linija dokumenta sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji moraju biti dva polja (polja su numerička i međusobno odvojena sa *TAB*): prvo polje sa ukupnim brojem naloga

obuhvaćenih u dokumentu, a drugo sa izračunatom kontrolnom sumom naloga (suma svih iznosa naloga).

7.1.2.1.2 Domaći nalog

Import/eksport datoteka za domaće naloge ima sljedeća polja koja se pojavljuju navedenim redoslijedom.

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
RBR_NALOGA	NUMERIC	DA	Redni broj sloga (počinje od 1 za prvi slog i inkrementira se za svaki sljedeći)
NAZIV_POŠILJAOCA	VARCHAR	DA	Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
RAČUN_PRIMAOCA	VARCHAR	DA	Račun primaoca (UPP)
NAZIV_PRIMAOCA	VARCHAR	DA	Naziv primaoca
IZNOS	VARCHAR	DA	Iznos naloga
OPIS_PLAĆANJA	VARCHAR	DA	Opis naloga
HITNOST	VARCHAR	DA	Hitnost: T – hitno F – nije hitno
JP_TAX_NO	VARCHAR		Javni prihodi – Broj poreskog obveznika
JP_VRSTA_UPATE	VARCHAR		Javni prihodi – Vrsta uplate: 0 – REDOVNA 1 – PO NALOGU 2 – POVRAT NOVCA 3 – PRINUDNA NAPLATA
JP_VRSTA_PRIHODA	VARCHAR		Javni prihodi – ID banke primaoca. Vrijednosti iz šifarnika banaka.
JP_PERIOD_OD	DATETIME		Javni prihodi – Poreski period od
JP_PERIOD_DO	DATETIME		Javni prihodi – Poreski period do
JP_OPĆINA	VARCHAR		Javni prihodi – Općina Vrijednosti iz šifarnika opština
JP_BUDŽ_ORG	VARCHAR		Javni prihodi – Budžetska organizacija
JP_POZIV_NA_BROJ	VARCHAR		Javni prihodi – Poziv na broj
<u>REFERENCA_PLAĆANJA</u>	<u>VARCHAR</u>	<u>NE</u>	<u>Referenca za plate</u>



RAČUN POŠILJAOCA	<u>VARCHAR</u>	DA	<u>Broj računa pošiljaoca</u>
-------------------------	----------------	-----------	-------------------------------

Sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je postavljeno bilo koje od navedenih polja javnih prihoda.

Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POŠILJAOCA biti ignorisano.

7.1.2.1.3 Inostrani nalog

Import/eksport datoteka za inostrane naloge ima sljedeća polja koja se pojavljuju navedenim redoslijedom.

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
RBR_NALOGA	NUMERIC	DA	Redni broj sloga (počinje od 1 za prvi slog i inkrementira se za svaki sljedeći)
NAZIV_POŠILJAOCA	VARCHAR	DA	Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
IZVORNA_VALUTA	VARCHAR	DA	Oznaka valute računa sa koje će biti skinuta sredstva
ODREDIŠNA_VALUTA	VARCHAR	DA	Oznaka valute naloga
IZLAZNI_IZNOS	VARCHAR	DA	Iznos naloga u valuti: ODREDIŠNA_VALUTA
OPIS_PLAĆANJA	VARCHAR	DA	Opis naloga
TROŠKOVI	VARCHAR	DA	Troškove snosi: S – pošiljaoc O – primaoc D – diljeljeni
RAČUN_PRIMAOC	VARCHAR	DA	Račun primaoca
NAZIV_PRIMAOC	VARCHAR	DA	Naziv primaoca
<u>ADRESA</u>	<u>VARCHAR</u>	<u>NE</u>	<u>Adresa primaoca</u>
<u>ADRESA_2</u>	<u>VARCHAR</u>	<u>NE</u>	<u>Poštanski broj / grad / država</u>
BANKA_ID	VARCHAR	DA ako nije zadan BANKA_NAZIV	ID banke primaoca. Vrijednosti iz šifarnika banaka.
BANKA_NAZIV	VARCHAR	DA ako nije zadan BANKA_ID	Naziv banke primaoca



RAČUN POŠILJAOCA	VARCHAR	DA	Broj računa pošiljaoca
-------------------------	---------	-----------	------------------------

Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POŠILJAOCA biti ignorisano.

7.1.2.1.4 Specifikacija verzije 3

Osobine ovog formata:

- Nalozi u ovom dokumentu odvojeni sa *CR*
- Polja u jednom nalogu separirana su sa *TAB*
- Polja mogu biti u tri tipa: (*varchar, number, date*)
 - *varchar(N)* - karakterni tip dužine N karaktera
 - *numeric(N,M)* - numerički tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je interpretiran sa “.” (tačka).
 - *datetime* - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd” gdje je:
 - **yyyy** oznaka godine
 - **mm** oznaka mjeseca u godini
 - **dd** oznaka dana u mjesecu
 - **hh** oznaka sata
 - **mi** oznaka minuta
 - **ss** oznaka sekundi
- Polja ne mogu sadržavati *CR* ili *TAB*
- Linija koja počinje sa # se smatra komentarom i kod importa se ignoriše
- Prva linija dokumenta sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji moraju biti dva polja (polja su numerička i međusobno odvojena sa *TAB*): prvo polje sa ukupnim brojem naloga obuhvaćenih u dokumentu, a drugo sa izračunatom kontrolnom sumom naloga (suma svih iznosa naloga).

7.1.2.1.5 Domaći nalog

Import/ekdport datoteka za domaći naloge ima sljedeća polja koja se pojavljuju navedenim redoslijedom.

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
RBR_NALOGA	NUMERIC	DA	Redni broj sloga (počinje od 1 za prvi slog i inkrementira se za svaki sljedeći)
NAZIV_POŠILJAOCA	VARCHAR	DA	Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
RAČUN_PRIMAOCNA	VARCHAR	DA	Račun primaoca (UPP)
NAZIV_PRIMAOCNA	VARCHAR	DA	Naziv primaoca
IZNOS	VARCHAR	DA	Iznos naloga
OPIS_PLAĆANJA	VARCHAR	DA	Opis naloga



HITNOST	VARCHAR	DA	Hitnost: T – hitno F – nije hitno
JP_TAX_NO	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – Broj poreskog obveznika
JP_VRSTA_UPDATE	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – Vrsta uplate: 0 – REDOVNA 1 – PO NALOGU 2 – POVROT NOVCA 3 – PRINUDNA NAPLATA
JP_VRSTA_PRIHODA	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – ID banke primaoca. Vrijednosti iz šifarnika banaka.
JP_PERIOD_OD	DATETIME		<i>Javni prihodi</i> – Poreski period od
JP_PERIOD_DO	DATETIME		<i>Javni prihodi</i> – Poreski period do
JP_OPĆINA	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – Općina Vrijednosti iz šifarnika opština
JP_BUDŽ_ORG	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – Budžetska organizacija
JP_POZIV_NA_BROJ	VARCHAR		<i>Javni prihodi</i> – Poziv na broj

Sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je postavljeno bilo koje od navedenih polja javnih prihoda.

Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POŠILJAOCA biti ignorisano.



7.1.2.1.6 Inostrani nalog

Import/eksport datoteka za inostrane naloge ima sljedeća polja koja se pojavljuju navedenim redoslijedom.

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
RBR_NALOGA	NUMERIC	DA	Redni broj sloga (počinje od 1 za prvi slog i inkrementira se za svaki sljedeći)
NAZIV_POŠILJAOCA	VARCHAR	DA	Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
IZVORNA_VALUTA	VARCHAR	DA	Oznaka valute računa sa koje će biti skinuta sredstva
ODREDIŠNA_VALUTA	VARCHAR	DA	Oznaka valute naloga
IZLAZNI_IZNOS	VARCHAR	DA	Iznos naloga u valuti: ODREDIŠNA_VALUTA
OPIS_PLAĆANJA	VARCHAR	DA	Opis naloga
TROŠKOVI	VARCHAR	DA	Troškove snosi: S – pošiljaoc O – primaoc D – diljeljeni
RAČUN_PRIMAOCA	VARCHAR	DA	Račun primaoca
NAZIV_PRIMAOCA	VARCHAR	DA	Naziv primaoca
BANKA_ID	VARCHAR	DA ako nije zadan BANKA_NAZIV	ID banke primaoca. Vrijednosti iz šifarnika banaka.
BANKA_NAZIV	VARCHAR	DA ako nije zadan BANKA_ID	Naziv banke primaoca

Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POŠILJAOCA biti ignorisano.

7.2 Izvodi


Za svaki izvod koji odgovara parametrima pretrage ponuđena je opcija za generisanje izvještaja. Moguće je izvod eksportovati u sljedećim formatima: **PDF**, **TXT**. Svaki izvještaj obuhvata spisak transakcija koje pripadaju odabranu izvodu. Do ove opcije moguće je doći na dva načina. Jedan način jeste putem dugmeta *Preuzmite izvještaj* koje se nalazi na desnoj strani reda koji odgovara odabranom izvodu unutar tabele sa pregledom svih izvoda. Drugi način jeste da na stranici sa pregledom detalja izvoda kliknete na dugme *Preuzmite* smješteno u gornjem desnom uglu tabele sa detaljima.



- Kliknite na dugme **Preuzmite izvještaj** ili dugme **Preuzmite**.



- Otvara se dijaloški prozor *Odabir formata izvještaja*, sa listom podržanih formata.



Slika 53 - Odaberite format izvještaja

- Klikom na dugme **Preuzmite** pored naziva odabranog formata preuzimate odgovarajuću datoteku.

7.2.1 Formati datoteka

Trenutno je podržana samo jedna verzija sadržaja eksport datoteka:

- **Verzija 2** (kompatibilna sa prethodnim verzijama ELBA -e)

Eksport izvoda u formatu verzije 2 moguće je u vidu **TXT** datoteke. Dok PDF datoteka za eksport ima jedinstveni format.

7.2.1.1 Specifikacija verzije 2

Osobine ovog formata:

- Transakcije su separirane sa *CR*
- Polja unutar transakcije su separirana sa *TAB*
- Polja mogu biti u tri tipa: (*varchar*, *number*, *date*)
 - varchar(N)* - karakterni tip dužine N karaktera
 - numeric(N,M)* - numerički tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je interpretiran sa “.” (tačka).
 - datetime* - datumski tip u formatu “yyyy.mm.dd hh:mi:ss”
 - yyyy** oznaka godine
 - mm** oznaka mjeseca u godini
 - dd** oznaka dana u mjesecu
 - hh** oznaka sata
 - mi** oznaka minuta
 - ss** oznaka sekundi
- Polja ne mogu sadržavati *CR* ili *TAB*
- Linija koja počinje sa # se smatra komentarom i kod importa se ignoriše
- Prvi red datoteke sadrži informacije o prikazanom izvodu. U tom redu postoje tri polja (polja su međusobno odvojena sa *TAB*): prvo polje sa brojem izvoda, drugo i treće sa periodom obuhvaćenih transakcija u izvodu (format dd.mm.yyyy)

Eksport datoteka za izvode ima sljedeća polja koja se pojavljuju navedenim redoslijedom.

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
-------------	-----	----------	------

DIRECTION	NUMERIC	DA	Smjer transakcije (+ / -)
VALIDITY_DATE	DATETIME	DA	Datum izvršenja transakcije
REFERENCE	VARCHAR		Referenca na transakciju
DOCUMENT_TYPE	VARCHAR	DA	Tip transakcije (prema internom šifarniku transakcija banke)
DOCUMENT_ID	VARCHAR	DA	Identifikator transakcije
ELBA_ORDER_ID	NUMERIC	DA	Identifikator ELBA naloga koji je inicirao transakciju.
REF_BANK	VARCHAR	DA	B/C kod banke vezane za transakciju
REF_ACCOUNT_ID	VARCHAR	DA	Broj računa vezanog za transakciju
REF_ACCOUNT_NAME	VARCHAR		Naziv računa vezanog za transakciju
DESCRIPTION	VARCHAR		Opis transakcije
CURRENCY	VARCHAR	DA	Valuta transakcije
AMOUNT	NUMERIC		Iznos transakcije

7.3 Transakcije

Moguće je generisati izvještaj za sve transakcije koje odgovaraju parametrima pretrage. Eksport je podržan za PDF format. Svaki izvještaj sadrži zaglavje sa podacima koji odgovaraju parametrima pretrage te dodatne statusne informacije vezane za stanje računa, kao i listu podataka koji predstavljaju detalje o pojedinačnoj transakciji.

1. Kliknite na dugme **Preuzmite izvještaj** u gornjem desnom uglu tabele sa spiskom transakcija .
2. Otvara se dijaloški prozor *Odabir formata izvještaja*, sa listom podržanih formata.





Slika 54 - Odaberite format izvještaja

3. Klikom na dugme **Preuzmite** pored naziva odabranog formata preuzimate odgovarajuću datoteku.

7.3.1 Formati datoteka

Trenutno je podržana samo jedna verzija sadržaja eksport datoteka:

- **Verzija 2** (kompatibilna sa prethodnim verzijama ELBA-e)

7.3.1.1 Specifikacija verzije 2

Eksport datoteka za transakcije ima sljedeća polja:

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
TITLE	VARCHAR	DA	Naslov izvještaja
ACCOUNT	VARCHAR	DA	Račun za kojeg se gledaju transakcije
CURRENCY	VARCHAR	DA	Valuta transakcije
FROM_DATE	DATETIME	NE	Početni datum pretrage
TO_DATE	DATETIME	NE	Krajnji datum pretrage
REPORT_DESCRIPTION	VARCHAR	NE	Opis transakcije po kojem se pretražuje
INDICATOR	VARCHAR	NE	Smjer transakcije (Uplate / Isplate)
LOCATION	VARCHAR	NE	Lokacija
MIN_AMOUNT	NUMERIC	NE	Minimalni iznos na osnovu kojeg se pretražuje
MAX_AMOUNT	NUMERIC	NE	Maksimalni iznos na osnovu kojeg se pretražuje
BALANCE_BEFORE	NUMERIC	DA	Početno stanje

BALANCE_AFTER	NUMERIC	DA	Krajnje stanje
AVAILABLE_BALANCE_AFTER	NUMERIC	DA	Krajnje raspoloživo stanje
DATE_CREATED	DATETIME	DA	Datum transakcije
DESCRIPTION	VARCHAR	NE	Opis transakcije
AMOUNT	NUMERIC	DA	Iznos transakcije
REFACCOUNT_DESC	VARCHAR	NE	Opis pošiljaoca odnosno primaoca
REFACCOUNT_ID	VARCHAR	DA	Račun pošiljaoca odnosno primaoca

7.4 Kursna lista i kalkulator konverzije

Eksport kursne liste podržan je samo u formatu: **CSV**. Svaki izvještaj sadrži zaglavje sa nazivom kolona te listu podataka koji predstavljaju kurseve za svaku valutu na osnovu nominalne valutne jedinice. Kako biste preuzezeli ovaj izvještaj potrebno je da kliknete na dugme **Preuzmite prikazanu kursnu listu** u gornjem desnom uglu iznad tabele sa prikazom kursne liste.

7.4.1 Formati datoteka

Eksport kursne liste je podržan u samo jednom formatu:

- **Verzija 1**

7.4.1.1 Specifikacija verzije 1

Eksport datoteka za transakcije ima sljedeća polja:

Naziv polja	Tip	Obavezno	Opis
CURRENCY_ID	VARCHAR	DA	Identifikacijski kod valute
UNIT	NUMERIC	DA	Nominalna jedinica valute
BUY	NUMERIC	DA	Kupovni kurs valute
MID	NUMERIC	DA	Srednji kurs valute
SELL	NUMERIC	DA	Prodajni kurs valute

8 Pregled

Modul **Pregled** omogućuje korisniku pristup modulima za pretragu i pregled transakcija i izvoda te modulu za pregled zakazanih naloga. Klikom na opciju **Pregled** u glavnom izborniku dat je pristup nabrojanim modulima, a navigacija, osim glavnog menija, omogućena je i preko navigacijske trake koja se nalazi na vrhu svakog o modula.

Izvodi

Početna / Pregled / Izvodi

IZVODI TRANSAKCIJE ZAKAZANI NALOZI

Q. Pretraga izvoda

Račun *: 42058 - Transaction account long name for testing purpose of displaying accou... Valuta *: BAM Datum: do 04.04.2022

Ponište Tražite

Prikaži 10 rezultata po stranici Filtrirajte...

Broj izvoda	Period obuhvaćen izvodom	Početno stanje	Krajnje stanje
2	01.04.2015 - 30.04.2015	-3.405,66	-3.895,06
1	01.03.2015 - 31.03.2015	-3.209,00	-3.405,66
0	01.01.2015 - 31.01.2015	-3.800,00	-3.209,00
11	01.12.2014 - 31.12.2014	-3.939,67	-3.997,86
1	01.07.2014 - 31.07.2014	-2.997,89	-3.203,07

Razvojna verzija Powered by PING © 1997. - 2022.

Slika 55. Pregled – Izvodi

8.1 Izvodi

Prikaz **Izvodi** korisniku je omogućen samo za određene tipove računa. Sam alat je vrlo jednostavan za korištenje. Na vrhu modula nalaze se polja za filter rezultata, gdje je neophodno izabrati račun kao i valutu računa, a može se postaviti i vremenski period. Klikom na dugme **Tražite**, u tabeli ispod se pojavljuju izvodi koji zadovoljavaju postavljene kriterije.

Q. Pretraga izvoda

Račun *: 42058 - Transaction account long name for testing purpose of displaying accou... Valuta *: BAM Datum: 1.1.2015 do 04.04.2022

Ponište Tražite

Prikaži 10 rezultata po stranici Filtrirajte...

Broj izvoda	Period obuhvaćen izvodom	Početno stanje	Krajnje stanje
2	01.04.2015 - 30.04.2015	-3.405,66	-3.895,06
1	01.03.2015 - 31.03.2015	-3.209,00	-3.405,66
0	01.01.2015 - 31.01.2015	-3.800,00	-3.209,00

Prikazano 1 do 3 od 3 rezultata. << 1 >>

Banka ne garantuje da će u listi biti prikazani izvodi stariji od godinu dana.

Slika 56. Izvodi

Nad svakim od prikazanih izvoda u tabeli moguće je izvršiti dvije akcije:

- spremiti izvod u nekom od ponuđenih formata
- pregledati detalje izvoda.

Detalji izvoda prikazani su na slici ispod.

Broj izvoda	Period obuhvaćen izvodom	Početno stanje	Krajnje stanje
2	01.04.2015 - 30.04.2015	-3.405,66 BAM	-3.895,06 BAM

Broj transakcije	Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Iznos	Protuvrijednost
326483751	21.04.2015	31.03.2015	KW93KFHO0000000000411020001240	Uplata ?peditorskih usluga	-234,70 BAM	234,70 BAM
326483757	21.04.2015	31.03.2015	KW93KFHO0000000000411020001240	PROVIZIJA PO NALOGU-Uplata ?peditorskih usl... ...	-10,00 BAM	10,00 BAM
326483951	21.04.2015	23.03.2015	KW93KFHO0000000000411020001240	Uplata ?peditorskih usluga	-234,70 BAM	234,70 BAM
326483957	21.04.2015	23.03.2015	KW93KFHO0000000000411020001240	PROVIZIJA PO NALOGU-Uplata ?peditorskih usl... ...	-10,00 BAM	10,00 BAM

Prikazano 1 do 4 od 4 rezultata. << | 1 | >>

Slika 57. Detalji izvoda

8.2 Transakcije

Alat za pretragu **Transakcija** je sličan alatu za pregled izvoda, kako izgledom tako i funkcionalno. U polja za filter rezultata neophodno je izabrati račun i valutu računa, a opcionalno korisnik može unijeti vremenski period te niz drugih filtera radi što preciznije pretrage. Klikom na dugme **Tražite**, u tabeli ispod se pojavljuju transakcije koje zadovoljavaju postavljene kriterije.

Početno stanje	Krajnje stanje	Krajnje raspoloživo stanje
15,90 BAM	15,90 BAM	233.900,00 BAM

Datum kreiranja	Opis	Primaoc / Pošiljatelj	Račun primaoca / pošiljatelja	Iznos
08.09.2021 15:39:59	Topli obrok FBiH 06/2017	-	45033021000042058977	177,87

Prikazano 1 do 1 od 1 rezultata. << | 1 | >>

Slika 58. Transakcije

Sve transakcije koje su dobivene vršenjem pretrage moguće je spremiti u PDF ili JSON formatu. Također, za svaku pojedinačnu transakciju moguće je izvršiti pregled detalja. Izgled detalja jedne transakcije prikazan je na slici ispod.



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

Prikaži	10	rezultata po stranici		Filtrirajte...
Datum kreiranja	Opis	Primaoc / Pošiljatelj	Račun primaoca / pošiljatelja	Iznos
08.09.2021 15:39:59	Topli obrok FBiH 06/2017	-	450333021000042058977	177,87
Oznaka transakcije 52269651592	Iznos 177,87	Datum valute 08.09.2021	Vrsta LD - OBRAČUN PLATE	Broj naloga -
Banka pošiljaoca / primaoca ABŞBA22XXX - 000001-B	Referenca -	Datum knjiženja 08.09.2021	Račun pošiljaoca / primaoca: 450333021000042058977	ELBA referenca 52269651592
	Opis Topli obrok FBiH 06/2017			

Slika 59. Detalji transakcije

8.3 Zakazani nalozi

Prilikom kreiranja novog naloga za plaćanje i / ili transfer, moguće je zakazati izvršenje naloga na više različitih načina. Odnosno, korisnik može prilikom kreiranja naloga postaviti razne uslove pod kojima se nalog izvršava, kao npr. vrijeme izvršenja, raspored ili stanje sredstava na računu. Takvi nalozi se nazivaju „navijeni“ i oni mogu da se izvrše jednom ili periodično. Radi preglednosti, takvi nalozi su izdvojeni posebno. Pregled zakazanih nalog dat je na slici ispod.

Zakazani nalozi						
Početna / Pregled / Zakazani nalozi						
		IZVODI	TRANSAKCIJE	ZAKAZANI NALOZI		
Pregled zakazanih nalog						
	Datum izvršavanja			Prikaži 50 rezultata po stranici		Poništite
	Domaći		42058 - Transaction account long name fo...		Mjesečno	01.05.2022 09:00:00 1,00 BAM >
	Domaći		42058 - Transaction account long name fo...		Mjesečno	05.04.2022 09:00:00 1,00 BAM >
	Domaći		42058 - Transaction account long name fo...		Mjesečno	03.04.2022 09:00:00 1,00 BAM >

Slika 60. Zakazani nalozi

Za svaki od naloga moguće je izvršiti pregled detalja naloga (klikom na dugme u određenom nalogu). Također, može se izvršiti i poništavanje naloga - selektovanjem jednog ili više nalogu i klikom na dugme (da bi dugme bilo aktivno, mora biti selektovan barem jedan nalog):



Poništite

Slika 61. Akcija poništavanja naloga

9 Click Pay usluga

The screenshot shows two panels side-by-side. The left panel, titled 'Aktivacija novog ugovora' (Activation of new contract), contains fields for 'Referenca' (Reference) and 'Vaš naziv za uslugu' (Your name for the service). It includes a logo for 'JP ELEKTROPRIVREDA' and a scanned document showing a utility bill from 'ANTIC D.O.O. MOSTAR' dated 15.11.2011. The right panel, titled 'Postojeći ugovori' (Existing contracts), lists several contracts with columns for 'Naziv ugovora' (Contract name), 'Broj ugovora' (Contract number), and a delete icon. A search bar labeled 'Filtrirajte...' is at the top.

Slika 62 – Primjer prijave e-računa

Kroz modul za Click Pay uslugu je moguća aktivirati nove ugovore. Također, moguć je pregled postojećih ugovora za odabranog izdavatelja.

The screenshot shows a table titled 'ClickPay (4)' with 12 rows of contract data. The columns are: 'Novi ugovor' (New contract) with a checkbox, 'Pošiljatelj' (Sender), 'Opis' (Description), 'Iznos' (Amount), 'Plaćeno' (Paid), 'Status' (Status), 'Datum' (Date), and 'Naziv usluge' (Service name). The status column uses blue buttons for 'NEPLAĆEN' (Unpaid) and 'PLAĆEN' (Paid). The last row shows a note 'Razvojna verzija' (Development version) and 'Powered by PING © 1997. - 2022'.

Novi ugovor	Pošiljatelj	Opis	Iznos	Plaćeno	Status	Datum	Naziv usluge
	✉ JP Elektroprivr...	F#402-010866-040152003	0,99 BAM	-	NEPLAĆEN	09.02.2020	Struja kuća
	✉ BhTelecom - B...	Moja TV Full maj 2020 ref.maj2020	54,90 BAM	-	NEPLAĆEN	30.05.2020	BHMobile 2020
	✉ JP Elektroprivr...	Račun za električnu energiju	54,90 BAM	-	NEPLAĆEN	30.05.2020	Struja kuća
	✉ BhTelecom - B...	Moja TV Full april 2020 ref.april2020	78,10 BAM	-	NEPLAĆEN	30.04.2020	BHMobile 2020
	✉ Vodovod i kan...	N#701-01244485-28061	61,80 BAM	61,80 BAM	PLAĆEN	02.07.2021	opet voda komisija
	✉ JP Elektroprivr...	402-010866-030152003	0,99 BAM	0,99 BAM	PLAĆEN	09.02.2020	Struja kuća
	✉ JP Elektroprivr...	N#701-01199080-29061	46,71 BAM	40,00 BAM	PLAĆEN	02.07.2021	test
	✉ Elektroprivred...	N#3014-0152435-28061	9,75 BAM	8,75 BAM	PLAĆEN	02.07.2021	54545
	✉ JP Elektroprivr...	F#601-066163-25061	19,16 BAM	12,00 BAM	PLAĆEN	02.07.2021	12313132132

Slika 63 - Pregled e-računa

U pregledu "Click Pay" prikazani su svi dostavljeni e-računi sa statusom *Plaćen* i *Neplaćen*. U okviru pregleda moguće je odbarati jedan ili sve "neplaćene" e-račune i platiti ih.



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

The screenshot shows a web-based payment detail page. At the top left, it says "Detalji". Below that, there's a breadcrumb navigation: "Početna / ClickPay / Detalji". On the right side, there's a small logo with the letters "FD".

Key information displayed on the page includes:

- Naslov: Moja TV Full april 2020 ref:april2020
- Šalje: BhTelecom - BHLine
- Datum: 30.04.2020
- Status: NEPLAĆEN

Below this, there are sections for:

- Referenca: april2020
- Period: 01.04.2020 - 30.04.2020
- Rok plaćanja: 31.05.2020
- Iznos: 78,10 BAM
- Plaćeno: - BAM

A message below states: "Zahvaljujemo se na urednom plaćanju."

There's also a section titled "Pregled računa" with a PDF icon and a link "Preuzmite račun".

At the bottom, there are buttons for "Iznos za plaćanje (BAM) 78,10", "Račun Test racun 2", "Ponište", and "Plaćite".

Finally, a note at the bottom left says "Razvojna verzija".

Slika 64 - Detalji e-računa

Dvoklikom na e-račun u listi, otvaraju se detalji e-računa. U slučaju da se radi o neplaćenom e-računu isti je moguće platiti ili ukloniti. Prije plaćanja e-račune moguće je promijeniti iznos plaćanja (nije moguće platiti veći iznos od orginalnog). Moguće je preuzeti PDF format računa.

10 Top Up usluga

Modul **Top Up** omogućuje korisniku slanje dopune sa jednog od njegovih računa, sa kojeg je to dopušteno, na određeni mobilni broj. Ovaj modul nudi i pregled kontakata kojima je korisnik ranije slalo e-dopunu.

The screenshot shows the 'Top-Up' module interface. On the left, there is a list of 'Prethodni kontakti' (Previous contacts) with columns for Prezime (Last name), Ime (First name), and Broj telefona (Phone number). On the right, there is a form titled 'Pošaljite e-Dopunu' (Send e-top-up) with fields for 'Račun' (Account), 'Preostali iznos za dopunu (dnevno)' (Remaining balance for top-up), 'Iznos dopune' (Amount of top-up), 'Broj telefona' (Phone number), and 'Broj telefona (unesite ponovo)' (Enter phone number again). A 'Dopunite' button is at the bottom right. The top navigation bar includes 'Početna / Top-Up' and a logo.

Slika 65. E-dopuna

Da bi korisnik poslao dopunu mora odabratи račun sa kojeg želi da se izvrši uplata, unijeti iznos kojeg želi da pošalje (iznos mora biti manji ili jednak od preostalog dnevnog iznosa za dopunu) te unijeti broj telefona na koji šalje dopunu. Nakon unosa podataka, klikom na dugme **Dopunite** korisnik potvrđuje podatke i šalje dopunu na uneseni broj, nakon čega će dobiti odgovarajuću notifikaciju o uspješnosti dopune.

The screenshot shows the 'Pošaljite e-Dopunu' (Send e-top-up) form. It includes fields for 'Račun' (Account), which is set to '1000160 - Test racun 2'; 'Preostali iznos za dopunu (dnevno)' (Remaining balance for top-up), which is '10,00 BAM'; 'Iznos dopune' (Amount of top-up); 'Broj telefona' (Phone number); and 'Broj telefona (unesite ponovo)' (Enter phone number again). A 'Dopunite' button is at the bottom right.

Slika 66. Dopuna kredita

Korisnik može pregledati i kontakte kojima je ranije slao dopune. Za svakog korisnika omogućene su tri akcije:

- Pošalji dopunu - odgovarajuća polja u formi za slanje dopune se popunjavaju sa telefonskim brojem odabranog kontakta
- Izmjenite kontakt - izmjena podataka odabranog kontakta (slika 68.)
- Izbrisite kontakt - brisanje kontakta iz liste kontakata (slika 69.)


Prethodni kontakti			
Prezime	Ime	Broj telefona	
		061305790	
-	1Adi	062731210	
2	tes	002	
3	test	003	
4	test	004	
5	test	005	
6	test	006	
Doe	John	061000000	
test	test1	000	
testic	testte	063543854	

Slika 67. Kontakti

Uređivanje podataka kontakta

Prezime *	<input type="text" value="Doe"/>
Ime *	<input type="text" value="John"/>
Broj telefona *	<input type="text" value="061000000"/>

Slika 68. Izmjena kontakta



Slika 69. Brisanje kontakta

11 Apliciraj

Id zahtjeva	Naslov	Status	Opis	Datum
90668	Zahtjev za kartični proizvod	Odobreni	-	16.02.2022 11:56:49
90288	Zahtjev za kartični proizvod	Odobreni	-	20.10.2020 13:00:52
90255	Zahtjev za kartični proizvod	Odobreni	-	27.03.2020 15:46:15
90241	Zahtjev za kreditni proizvod	Odobreni	-	19.03.2020 21:24:19
90236	Zahtjev za kreditni proizvod	Odobreni	-	17.02.2020 20:05:39
90235	Zahtjev za kartični proizvod	Odobreni	-	17.02.2020 20:01:49
90234	Zahtjev za kreditni proizvod	Odobreni	-	17.02.2020 16:20:33
90233	Zahtjev za kartični proizvod	Odobreni	-	17.02.2020 16:18:00
90232	Zahtjev za kreditni proizvod	Odobreni	-	17.02.2020 13:32:56
90231	Zahtjev za kreditni proizvod	Odobreni	-	14.02.2020 15:12:33

Slika 70 - Apliciraj

Opcija Apliciraj omogućava kreiranje on-line zahtjeva za određenu uslugu banke. Nakon kreiranja novog zahtjeva, isti se šalje banci. Korisnik će biti kontaktiran od strane banke nakon obrade zahtjeva. Modul omogućava i pregled prethodno kreiranih zahtjeva.

Detalji

Početna / Apliciraj / Detalji

ODABERITE ZAHTJEV

- Zahtjev za kartični proizvod
- Zahtjev za kreditni proizvod
- Zahtjev za paket usluga
- Zahtjev za korištenje usluge elektronsko bankarstvo ili mobilno bankarstvo
- Tech Demo

Apliciraj za dodatne usluge

90668 - Zahtjev za kartični proizvod

Status: Odobreni

16.02.2022 u 11:56

Prirozi: 1

Popunjeno zahtjev

Slika 71 - Detalji zahtjeva



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

12 Komunikacija

Modul za komunikacije koji pruža pregled interakcije korisnika i banke. Sastoji se od:

- Novosti,
- Vaš bankar,
- Kontaktirajte nas.

12.1 Novosti

Sekcija za prikaz novosti, osim što je informativnog i promotivnog karaktera, izvor je veoma važnih informacija te je preporučljivo svaku novost pažljivo pročitati. Banka često šalje važne informacije vezane za uslugu elektronskog bankarstva.

Pošiljatelj	Naslov	Status	Datum
✉ -	✉ null	PROČITANA	17.04.2020 14:36:45
✉ -	✉ null	PROČITANA	17.04.2020 14:28:05
✉ -	✉ null	PROČITANA	17.04.2020 14:05:05
✉ -	✉ null	PROČITANA	17.04.2020 12:20:43
✉ ELBA	✉ Aida testna vijest	PROČITANA	05.06.2018 00:00:00
✉ ELBA	✉ Aida testna vijest	PROČITANA	05.06.2018 00:00:00
✉ Amer Zeherovic	✉ Objavljen datum izlaska nove verzije ELBA	PROČITANA	05.11.2017 23:49:57
✉ SPARKASSE BANK	✉ predlozak poruke - popup	PRIHVACENA	07.12.2015 12:26:34
✉ Ping ELBA	✉ Slika prilog	PROČITANA	08.01.2020 15:05:11
✉ Ping ELBA	✉ PDF Prilog	PROČITANA	08.01.2020 14:55:00

Slika 72 - Ekran Novosti



Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.

12.2 Vaš bankar

The screenshot shows a web-based contact form titled 'Kontaktirajte Vašeg bankara'. It includes fields for 'Prima' (Name), 'Tema' (Subject), and 'Opis' (Description). Below the form are buttons for 'Kontaktirajte me na e-mail' (Contact me via email) and an input field with the value 'dzazra@ping.ba'. A 'Pošaljite' (Send) button is located on the right.

Slika 73 - Ekran Vaš bankar

Omogućava e-mail kontakt sa ličnim bankarom ili drugom osobom zaduženom za pomoći pri poslovanju sa bankom.

12.3 Kontaktirajte nas

The screenshot displays a list of contact requests under the heading 'Kontaktirajte nas (510)'. Each entry includes a checkbox, the subject ('Naslov'), status ('Status'), and timestamp ('Datum'). Two entries are shown: one for 'hf' (status NOVI, 15.10.2021 15:19:16) and another for 'Ena cetvrti put prijavljuje pohvalu' (status NOWI, 17.11.2020 18:36:47). A blue '+ Kontaktirajte nas' button is visible at the top right.

Slika 74 - Ekran Kontaktirajte nas

Omogućava prijavu tehničkih problema u korištenju aplikacije. Kroz masku modula, (slika ispod), moguće je kratko i detaljno opisati tehnički problem te korištenjem opcije **Dodajte** priložiti slike ekrana ili slične datoteke koje mogu pomoći pri rješavanju problema.

The screenshot shows the details of a technical problem report. It includes sections for 'Detalji' (Details), 'Prijava tehničkog problema' (Report of technical problem), and a summary table. The table lists the report number 'Naslov: 1783 - hf', the reporter 'Pošiljatelj: demo', and the timestamp 'Status: NOVI 15.10.2021 u 15:19'.

Slika 75 - Detalji prijave problema

Za prethodno prijavljen problem je moguće pregledati status i odgovor osoblja banke.

13 Dodatno

Modul **Dodatno** pruža korisniku dodatne mogućnosti i opcije kao što su kalkulator konverzija i kursna lista, upravljanje uzorcima i mobilna ELBA.

13.1 Kursna lista i kalkulator konverzija

Ovaj modul nudi mogućnost pregleda kursne liste za odabrani datum, kao i kalkulator konverzije prema tečaju za taj datum. Osim pregleda, moguće je i spremiti prikazanu kursnu listu u CSV formatu.

Valuta	Valutna jedinica	Kupovni	Srednji	Prodajni
EUR (EVROPSKA UNIJA)	1	1,955830	1,955830	1,955830
USD (SAD)	1	1,663915	1,668085	1,672255
HRK (HRVATSKA)	100	25,770298	25,834885	25,899472
CHF (ŠVICARSKA)	1	1,762367	1,766784	1,771201
JPY (JAPAN)	100	1,501763	1,505527	1,509291
NOK (NORVEŠKA)	1	0,195182	0,195671	0,196160

Slika 76. Kursna lista i kalkulator konverzija

Slika 77. Kalkulator konverzija

Kursna lista na dan: 30.07.2018				
Valuta	Valutna jedinica	Kupovni	Srednji	Prodajni
EUR (Euro)	1	1,955830	1,955830	1,955830
USD (Američki dolar)	1	1,627235	1,658326	1,689005
HRK (Hrvatska kuna)	100	25,736339	26,477365	27,112822
RSD (Srpski dinar)	100	1,638975	1,655530	1,691952
GBP (Britanska funta)	1	2,169068	2,230442	2,277281
TRY (Turska lira)	1	0,343944	0,357530	0,367183
RUB (RUSKA RUBLJA)	1	0,025408	0,027033	0,028385
CHF (Švajcarski frank)	1	1,632913	1,666238	1,707710
AUD (Australijски динар)	1	1,228961	1,258335	1,279727
JPY (Japanski jen)	100	1,463506	1,496427	1,533838
SEK (Švedska kruna)	1	0,185529	0,191451	0,195280
CZK (Češka kruna)	1	0,074194	0,076096	0,077884
HUF (Mađarska forint)	100	0,597623	0,616106	0,630584
NOK (Norveška kruna)	1	0,199633	0,206094	0,209804
CAD (Kanadski idolar)	1	1,270967	1,298175	1,320244
DKK (Danska kruna)	1	0,257878	0,262605	0,267857

Slika 79. Kursna lista

13.2 Mobile Banking

Modul Mobile Banking omogućava pregled svih autorizovanih mobilnih uređaja za pristup mobilnoj aplikaciji.

The screenshot shows the ASA Mobile Banking application interface. At the top, there is a header with the title 'ASA Mobile Banking' and a navigation bar with links to 'Početna' and 'Dodatno / Mobile Banking'. Below the header, there is a section titled 'Aktivne aplikacije' (Active applications) with a button labeled '+ Novi aktivacijski kod' (New activation code). The main area displays a table of active devices, with columns for 'Datum registracije' (Registration date), 'Oznaka aplikacije' (Application marker), and 'Uredaj' (Device). The table lists eight entries, each with a delete icon (cross) and a refresh icon. The entries show various registration dates and device models, all marked as 'mELBA' with 'Android v8.0.0 - 2.0.0.115269'. At the bottom of the table, there is a link 'Razvojna verzija' (Development version) and a note 'Powered by PING © 1997. - 2022.'

Slika 80. Mobile Banking

Korisniku su dostupne dvije akcije:

- Generisanje koda za dodavanje novog autorizovanog mobilnog uređaja (Slika 81. Novi aktivacijski kod.)
- Klikom na dugme **Novi aktivacijski kod** korisnik generiše aktivacijski kod koji može da iskoristi za aktivaciju aplikacije na mobilnom uređaju. Kod je aktivan samo određeno vrijeme, nakon čega se ne može iskoristiti i mora se generisati novi.




Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u vašoj konfiguraciji.



Slika 81. Novi aktivacijski broj

- Uklanjanje uređaja, odnosno deaktivaciju aplikacije sa tog uređaja (Slika 82. Uklanjanje uređaja)
- U pregledu autorizovanih uređaja, kod svakog od njih data je opcija da se uređaj ukloni odnosno da se aktivacija na tom uređaju deaktivira, klikom na dugme , nakon čega se pojavi modal gdje korisnik treba da potvrdi akciju. Ovom akcijom onemogućuje se pristup mobilnoj aplikaciji sa tog uređaja.



Slika 82. Uklanjanje uređaja

13.3 Uzorci

Paketi uzoraka	Uzorci
Paket 1 paket 1	Tip: agent uzorak Kreiranje UPP uzorka - Notify email 2 Azrin donekle bugoviti uzorak fggf "Klub prijatelja Srebrnice" Tešanj Kreiranje UPP uzorka - Notify email DRUSTVENI FOND PIO FD

Razvojna verzija

Powered by PING © 1997. - 2022

Slika 83. Upravljanje uzorcima i paketima

U okviru ove sekcije omogućeno je lakše i efikasnije upravljanje uzorcima unutra ELBA sistema. Moguće je:

- Kreirati novi paket,
- Izmjeniti paket,
- Obrisati paket,
- Kreirati novi uzorak,
- Izmjeniti uzorak,
- Dodati uzorak u paket,
- Izbaciti uzorak iz paketa,
- Brisanje uzorka.

Uzorke je moguće grupisati u pakete. Više uzoraka je moguće smjestiti u jedan paket uzoraka i koristiti ih prilikom kreiranja naloga. Drugim riječima, samo jednim korakom se kreira onoliko naloga koliko ima uzoraka u odabranom paketu.

Klikom na dugme **Dodaj u paket** moguće je uzorak dodijeliti nekom od paketa. Važno je napomenuti da se unutar paketa mogu nalaziti samo nalozi istog tipa.

Prilikom brisanja paketa uzorci koji se nalaze unutar paketa neće biti obrisani.

